


D.O.O. "MARLA TRAVEL"
Broj 1
Podgorica, 11.04.2024 god.



**UGOVOR
ZA PRUŽANJE USLUGE PUTNIČKIH AGENCIJA- NABAVKA AVIO KARATA-
REZERVACIJA, KUPOVINA I ISPORUKA AVIO KARATA**

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca: AKREDITACIONO TIJELO CRNE GORE sa sjedištem u Podgorici, Bulevar Revolucije 66, PIB: 02687810, koga zastupa, Anita Krulanović, direktor, (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i
Izvršioca: "MARLA TRAVEL" doo Podgorica, Radoja Dakića, lamela 5-4, Podgorica, PIB: 02769204, broj računa: 560-1877-16 kod Universal Capital Bank, koga zastupa Ljiljana Vukotić, izvršna direktorica, (u daljem tekstu: **Izvršilac**).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak za nabavku usluga putničkih agencija-nabavka avio karata – rezervacija, kupovina i isporuka avio karata za potrebe Akreditacionog tijela Crne Gore broj: 15-165 od 14.02.2024.godine.

Broj i datum Odluke o izboru najpovoljnije ponude: 15-376 od 28.03.2024.godine.

PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog Ugovora je pružanje usluga putničkih agencija-nabavka usluga snabdijevanja avio kartama – rezervacija, kupovina i isporuka avio karata za potrebe **Naručioca**, u svemu prema ponudi **Izvršioca** usluga - šifra ponude: #98306 od 28.02.2024.godine, podnijetoj po Tenderskoj dokumentaciji br. 15-165 od 14.02.2024.godine. i Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj 15-376 od 28.03.2024. godine.

Iznosi RSF (Reservation Service Free) usluge, koju naplaćuje **Izvršilac** za izdate avio karte su sledeći:

Red.br.	usluga	Cijena usluge sa PDV-om
1.	Cijena usluge nabavke - rezervacije i izdavanja povratne avio karte - RSF (Reservation Service Fee), odnosno TSC (Ticket servise change) – usluge koju naplaćuje agencija za rezervaciju i izdavanje povratne avio karte za ekonomsku klasu na letovima u regionu; Pod "regionom" se smatraju zemlje sa prostora bivše SFRJ.	0,00
2.	Cijena usluge nabavke - rezervacije i izdavanja povratne avio karte - RSF (Reservation Service Fee), odnosno TSC (Ticket servise change) – usluge koju naplaćuje agencija za	0,00

	rezervaciju i izdavanje povratne avio karte za ekonomsku klasu na Interkontinentalnim letovima.	
3.	Cijena usluge nabavke - rezervacije i izdavanja povratne avio karte - RSF (Reservation Service Fee) odnosno TSC (Ticket service change) – usluge koju naplaćuje agencija za rezervaciju i izdavanje povratne avio karte za ekonomsku klasu na letovima u Evropi.	0,00
4.	Cijena usluge nabavke - rezervacije i izdavanja povratne avio karte - RSF (Reservation Service Fee), odnosno TSC (Ticket service change) – usluge koju naplaćuje agencija za rezervaciju i izdavanje povratne avio karte niskobudžetnih avio kompanija (Low cost avio prevoznika) na letovima u regionu. Pod "regionom" se smatraju zemlje sa prostora bivše SFRJ	0,00
5	Cijena usluge nabavke - rezervacije i izdavanja povratne avio karte - RSF (Reservation Service Fee), odnosno TSC (Ticket service change) – usluge koju naplaćuje agencija za rezervaciju i izdavanje povratne avio karte niskobudžetnih avio kompanija (Low cost avio prevoznika) na letovima u Evropi.	0,00
6	Cijena usluge nabavke - rezervacije i izdavanja povratne avio karte - RSF (Reservation Service Fee), odnosno TSC (Ticket service change) – usluge koju naplaćuje agencija za rezervaciju i izdavanje povratne avio karte niskobudžetnih avio kompanija (Low cost avio prevoznika) na interkontinentalnim letovima.	0,00

Član 2

Ukupna jedinična cijena za usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora je 0,00 eura.

S obzirom na to da je riječ o jediničnim cijenama, sa izabranim ponuđačem se zaključuje ugovor u iznosu procijenjene vrijednosti javne nabavke, tj. u iznosu od 30.000,00 eura bez PDV-a, iznos PDV-a 0,00 eura.

Procijenjena vrijednost predstavlja opredijeljeni iznos sredstava na godišnjem nivou za usluge koje su predmet javne nabavke.

Član 3

Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme, na period od 12 mjeseci ili do utroška ugovorenih novčanih sredstava, zavisno od toga koji od ova dva uslova bude ranije ispunjen, od dana zaključivanja ugovora, sukcesivno, u skladu sa potrebama Naručioca.

Mjesto izvršenja ugovora je sjedište Naručioca.

Ugovor se smatra zaključenim kad ga potpiše poslednja ugovorna strana.

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 4

Naručilac se obavezuje:

-da će fakture, koje Izvršilac usluga ispostavi za isporučene avio karte, platiti najkasnije u roku od 15 dana od dana ispostavljanja fakture, koja sadrži poziv na broj ugovora, po sukcesivnom

izvršenju predmeta nabavke., na žiro račun Izvršioca broj: 560-1877-16 kod Universal Capital Bank.

Dostavljene fakture moraju sadržati broj ugovora po kojem se vrši plaćanje.

--da će zahtjeve dostavljati pisanim putem minimum 2 (dva) dana prije korišćenja usluge sa potrebnim podacima. Izuzetno u slučajevima hitnosti moguće podnošenje zahtjeva usmeno i u kraćem roku.

Izvršilac se obavezuje:

- da će obezbijediti rezervaciju, kupovinu i izdavanje avio karata u toku 24h sedam dana nedeljno;
- rok dostavljanja ponude za opcije, od momenta upućivanja zahtjeva od strane Naručioca, ne može biti duži od 60 minuta, a rok izvršenja usluge od momenta prijema zahtjeva Naručioca za rezervacijom do momenta izvršene rezervacije ne može biti duži od roka koji ponuđač ponudi -da će dostaviti ime i prezime kontakt osobe sa brojem telefona
- da će dostaviti avionske karte elektronskim putem, a po potrebi i na adresu Naručioca, bez naknade;
- da će osigurati fleksibilno radno vrijeme i mogućnost kontakta u toku 24h (u slučaju eventualnog problema);
- da će dostaviti minimum tri opcije (ukoliko rezervacioni sistem nudi u tom momentu) u vezi konkretnog zahtjeva za nabavku predmetnih usluga, tako da Naručilac ima mogućnost i pravo izbora najpovoljnije opcije;
- da će, tokom trajanja ugovora, Naručiocu nuditi najpovoljnije uslove u pogledu cijene, koja podrazumijeva: cijenu karte, usluge aerodromskih taksi, troškove u vezi sa prtljagom, kao i najpovoljnije uslove u vezi sa terminima i opcijama za direktne letove ukoliko postoje, odnosno za letove sa što manjim brojem presijedanja, kao i uz minimalno čekanje na aerodromima;
- da će na fakturama posebno iskazivati cijene avio karte (pojedinačno za svaki segment putovanja za koji je moguće iskazati), a posebno cijenu usluge rezervacije i izdavanja avio-karte,
- da će besplatno vršiti izmjene i/ili storniranje rezervacije avio karte ukoliko se ukaže potreba prije izdavanja karte;
- da će pratiti otkazivanje letova i blagovremeno informisati Naručioca, kao i da će ukazati na sve moguće posledice u slučaju otkazivanja, propuštanja, kao i izmjene termina leta i blagovremeno ponuditi alternative;
- da će prilikom dostavljanja opcija/ponuda za let na traženoj destinaciji Naručiocu pružiti obavještenje o roku u kom je moguće potvrditi rezervaciju po navedenim uslovima, kao i da ovim potvrđuje da uslovi u vezi otkazivanja kupljene avio karte ne mogu biti rigorozniji od uslova koje u ovim slučajevima predviđa konkretan avioprevoznik, što je ponuđač dužan i da dokaže u slučaju potrebe;
- da će obezbijediti mogućnost otkazivanja leta, uz napomenu da isto ne može biti kraće od 24 časa prije zakazanog leta;
- da će na svakoj fakturi navesti i ime i prezime lica po čijem zahtjevu su izvršene predmetne usluge;
- da u najkraćem roku, a najkasnije u roku od 3 dana od dana prijema pisanog upozorenja od strane Naručioca otkloni uočene nedostatke i propuste u obavljanju posla;
- da besplatno izvrši sve ispravke grešaka, na koje mu ukaže Naručilac u toku realizacije Ugovora;

VI GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

Član 5

Izvršilac se obavezuje da uz potpisan ugovor dostavi naručiocu: garanciju za dobro izvršenje ugovora, ako je raskid ugovora nastao zbog neispunjenja ugovorenih obaveza nastalih činjenjem ili nečinjenjem ponuđača u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora sa uračunatim PDV-om.

Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi sedam dana duže od ugovorenog roka, koju je Naručilac dužan aktivirati u slučaju kršenja ugovora od strane izvršioca.

RASKID UGOVORA

Član 6

Ugovorne strane su saglasne da će do raskida ugovora može doći:

- ako ugovorne strane ne budu izvršavale svoje obaveze u rokovima i na način predviđen ovim Ugovorom,
- jednostranom izjavom volje jedne ugovorne strane sa otkaznim rokom od 30 dana.
- sporazumno

U slučaju jednostranog raskida Ugovora otkazni rok je 30 dana od dana prijema pismenog obavještenja o raskidu Ugovora, u kom su oba ugovarača dužna da izvršavaju svoje ugovorene obaveze do isteka otkaznog roka. U obavještenju treba biti naznačeno po kom osnovu se Ugovor raskida.

Ako strane Ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proističu iz Ugovora.

IZMJENA UGOVORA

Član 7

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 stav 1 tač. 3b i 4 Zakona o javnim nabavkama: - kad se vrši zamjena podugovarača, u skladu sa članom 128 st. 10, 11 i 12 ovog zakona, - ako privrednog subjekta nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove zaključenog ugovora o javnoj nabavci, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 ovog zakona.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 8

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 38, 39, 40, 41, 42 i 43 Zakona o javnim nabavkama, ništav je.

OSTALE ODREDBE

Član 9

Za kontrolu izvršavanja i praćenja i realizacije ugovora određuje se Maja Pavićević.

Član 10

Sva sporna pitanja u realizaciji ovog Ugovora će se rješavati u duhu dobrih poslovnih odnosa, dogovorom između Naručioca i Izvršioca.

Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rješavaće nadležni sud u Podgorici.

Na sva prava i obaveze ugovornih strana, a koja nijesu regulisana Ugovorom, primjenjuju se važeći zakonski i podzakonski propisi Crne Gore.

Član 11

Izvršilac je dužan da dostavljeni ugovor potpiše i vrati naručiocu zajedno sa garancijom za dobro izvršenje ugovora, u roku od 15 dana od dana dostavljanja ugovora.

Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su ugovor pročitale, razumjele i da ugovorene odredbe u svemu predstavljaju izraz njihove stvarne volje.

Član 12

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen, stupa na snagu i proizvodi pravna dejstva, danom potpisivanja od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorena strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

"MARLA TRAVEL" doo

AKREDITACIONO TIJELO CRNE GORE


Ljiljana Vukotić
izvršna direktorica



Anita Krulanović
izvršna direktorica
